

Pedofili u Zenici, Tuzli i Bihaću

■ Sarajevo ■ Godina XI ■ 2. januar/siječanj 2008. god. ■ 2 KM

Izlazi srijedom

AZRA

566



Selma BAJRAMI

Još nisam
na vrhuncu
karijere

s BEŠLAGIĆ




upuje stan
Hrvatskoj?

Aldin
KURIĆ Samo me
licemjeri prozivaju

XTRA

Mirela Franković ■ Maja Tatić i Rade Šerbedžija ■ Mladen Jeličić Troko ■ Amila Imamović ■ Senad Svraka

■ Igor Vuković ■ Edis Zilić ■ Selma Kajan ■ Andrijana Lazić ■ Damir Jahić Čekić ■ Vladimir Putin




Senad SVRAKA

Prvi Bosanac koji je sam preplovio okean jedrilicom

■ Piše: Selma KIŠIĆ

Senad Svaka je posve neobičan čovjek. Ovaj Turjak nije želio već bankovni račun, poslovni uspjeh i harmoničan porodični život. Čak ni proslavljeni film, iako je diplomirao na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Želi ploviti svijetom, zavrinjati u nenaseljena područja, družiti se sa domorociima, boriti se protiv nevere. Šta je potaklo jednog kontinentala

Teško je reći kad je bilo najuzbudljivije. Bilo je mnogo toga. Kad vam se u mraku primiče teretni brod od 200 metara koji ne odgovara na pozive putem radija, a vi ne znate da li vas je neko s broda vidio, to nije nimalo priyatno. Kad iznenadni udar vjetra povali brod na bok, naježiš se. Ali, strah je iracionalna stvar i vrlo često veličina straha nije u skladu sa stvarnom opasnosti. Prepao sam se kad sam na Jadranu morao bježati od nevere (nevera - dalmatinski izraz za kratkotrajno, iznenadno i ponekad snažno nevrijeme; nema veze sa bračnim nepodopštinama iako im liči po karakteru), iako stvarna opasnost nije bila tako velika.



■ Sa srednjim ribarima



Ovo nisam volio

- Najmržje od svega bilo mi je prati sude svaki dan, tri puta na dan. Postao sam pravi majstor u vještini kuhanja kompletne ručka koristeći samo jednu šerpu. Jes sam iz šerpe, da ne prijam tanjire. Kasike i viljuške, poklon od teške Naje iz Lukavca, sam ipak morao koristiti, ali sam sputa došao s jednom viljuškom i tri kasike, tako sam krenuo sa kompletom garniturom. One druge su sad negdje na dnu mora.

Bosanac da krene u uzbuđujuću morskou avanturu i plovi ogromnim vodenim prostranstvima svijeta?

- Pa nismo mi Tuzlaci baš posve kontinentalci. Imamo mi naše Panonsko more (smijeh). Šaku nastranu, ja vam ne bih znao stvarno odgovoriti na to pitanje. Tako se valjda ljudi rode, pa neko postane tesar, neko bravar, neko momar. Ljubav

prema moru postojala je kod mene od malih nogu. Kao klinac, živo sam cijelu godinu za onih 15 dana godišnjeg odmora na Jadranu. Ali, ne volim samo more. Volim i šume, i planine, i rijeke i pustinje. Da i ne govorim o lijepim ženama! To je dio moje fascinacije ljepotom prirode i ljepotom općenito, koje su me vodile i u izboru profesije. Diplomirani sam snimatelj, studirao sam u Zagre-



■ Banane u
cvatu na
Tajlandu

bu na Akademiji dramske umjetnosti - počinje svoju zanimljivu priču za naš magazin Senad Sraka, alias Barba.

Život u japankama

U avgustu 2003. godine Barba je kupio devetmetarsku jedrilicu koju je nazvao "Alea", a na put je krenuo iz Francuske u junu 2004. Putovanje je trajalo tri godine. Neko vrijeme je pekao momarski zanat između Hrvatske, Grčke i Turske, a potom se odlučio na „veliki skok“ i u decembru 2005. krenuo prema Crvenom moru i Indijskom oceanu. Na etapu od Turske do Tajlanda, koja je trajala šest mjeseci, poveo je jednog saputnika, Neboju STANOJEVIĆA. Zajedno su snimili prvi 16 epizoda TV-serije „Put oko svijeta“, koju su TV-gledatelji imali priliku vidjeti na BH-1. Neboju se vratio u Tuzlu da radi na montaži TV-serije, a Barba je ostao u Tajlandu čekajući da morsunski vjetar okrene da se može ponovo zapusti preko Indijskog oceana. Ovaj put u suprotnom smjeru.

- Od februara do jula 2007. sam preprevio Indijski ocean sa istoka na zapad, i tako postao prvi Bosanac koji je sam preprevio ocean jedrilicom! U toku tri godine posjetio sam 17 država i jedan pusti otok - arhipelag Čagos, u srcu Indijskog oceana. Putovanje se zasad završilo na otoku Mayotte koje pripada Francuskoj i nalazi se u blizini Madagaskara. Tu sam prodao brod i vratio se avionom u hladnu Evropu.

Senad se sada odmara u rodnom gradu i navikava na promjenju klime i lla pod nogama. Kaže da promjena klime nije tako veliki problem, jedino mu se teško naviknuti na cipele, nakon što je dvije godine proveo u japankama. Život na kopnu smatra komfornim od onog na moru, ali manjak komfora je sastavni dio avanture i cijena koju mora platiti mornar da bi stigao na pusti otok. Isto kao što se planinar mora preznajiti da bi se popeo na vrh planine. Ali zato pogled s vrha planine nije isti kao onaj pod planinom!

► - Poslije tri godine plovide poželio sam da se malo odmori, da uživam u prednostima punog fržidera i toplog tuša, ali to je samo prikupljanje sna-ge za nove poduhvate. Moja prvočitna ambicija bila je oplo-viti svijet, ali u tome nisam uspio zbog okolnosti koje su bile izvan moje kontrole. Međutim, nisam odušao od te namjere. Volio bih formirati jednu malo ozbiljniju ekspediciju, sa malo većim brodom, tako da mi se na putu koji bi trebao trajati dvije godine, može pri-klijuciti, po etapama, nekih ova-desetaka članova posade. Siguran sam da ima puno naših zem- mjačaka koji bi se rado priklijucili ovakvoj ekspediciji, na neko-ko sedmici ili nekoliko mjeseci, ovisno o mogućnostima, kad bi im se ukazala ozbiljna prilika.


Nacionalni ponos

Ovdje govorim o puno većem projektu od moje pre-plovidbe i ja to ne mogu orga-nizirati sam. Međutim poten-cijal ovakvog projekta je veoma velik; on bi omogućio promociju i afirmaciju naše zemlje u svijetu, proizvodnju atraktivnih TV-programa, prvorazredni marketing za sponzore koji su sposobni prepoznati potencijal

Putopis o pustolovini

Senad je odlučio napisati putopis o pustolovnoj mor-skoj plovidi. Ipak, do sada nije bio pretjerano vrijedan.

- Imam tri strane napisane, ali imam oko 1.000 strana dnevničkih zapisa. Sad to treba rastabiriti, ima tu puno posta. U svakom slučaju, bit će knjiga, ne znam kad, ali će biti. Spre-mam i jednu izložbu fotogra-fija, o tome ćemo kad proj-ekt malo uznapreduje. Ne volim puno pričati unapri-jed, davati prazna obećanja. Više volim pričati „unazad“, znači pričati o onome što sam stvarno ur-ađio i postigao, a ne o ne-kih svojim fantazijama.



Snimanje
TV-serije
u Egiptu

ovakvog poduhvata. Da i ne govorim o nacionalnom pono-su koji je danas, nažalost, na najnižoj tački u 1000-godišnjinoj historiji postojanja BiH - kaže on.

Barba kaže da je vrhunac ova ekspedicija doživjela na Cagosu. To je, u ustini, bio glavni razlog zašto se uputio prema Indijskom okeanu. I nije iznevjerio njegova očekivanja. To je pravi zemaljski raj. Naro-vno, samo za one koji mogu izdržati tri mjeseca bez auta, mobitela i televizije. Cagos je nenaseljeni arhipelag pod bri-

tanskom upravom, s kojeg je stanovništvo iseljeno prije 30-ak godina. Od tada se priroda oporavila i danas se može reći da je netaknuta. Na Cagosu se redovno zadržavaju jedinice i ne postoji drugi način da se posjeti to mjesto. A, da li je bio lo opasnih trenutaka tokom putovanja?

- Teško je reći kad je bio najuzbudljivije. Bilo je mnogo toga. Kad vam se u miraku pri-meće teretni brod od 200 metra koji ne odgovara na pozive putem radija, a vi ne znaete da li vas je neko s broda vidio, to

nije nimalo prijatno. Kad izne-nadni udar vjetra povali brod na bok, naježi se. Ali, strah je iracionalna stvar i često ve-licina straha nije u skladu sa stvarnom opasnosti. Prepad sam se kad sam na Jadranu morao bježati od nevera (nev-er - dalmatinski izraz za krac-kostrajno, znenadno iponekad snažno nevrijeme; nema veze sa bračnim nepodobština-ma iako im liči po karakteru), iako stvarna opasnost nije bila tako velika.

Kad je odlučio krenuti na put, Barba je prodao sam sve što je imao u Francuskoj i kupio brod. Četiri godine živa je na brodu, tri godine putovao i to sve sa svojim parama. Nje-govi sponzori bili su prijatelji Jasenko i Aida MERDZIC iz Sarajeva, te tuzlanski fotograf Muđić.

- Jedrenje nije jeftino, ali kad vam je brod kuća, onda se stvari malo mijenjaju. Ni u „nor-malnoj“ kući na čvrstom tlu ne stanjue se besplatno. Treba kuću održavati, plaćati grijanje, struju, telefon, pa onda treba auto, benzin, cipele, zimski ka-put. Ja nisam imao ništa od tih troškova i kad sam sveo račune, ispalio je da je jeftiniji život na brodu, nego u Francuskoj. A obišao sam četvrtinu svijeta!■